

SA's Leading Past Year

Exam Paper Portal

STUDY

You have Downloaded, yet Another Great Resource to assist you with your Studies 😊

Thank You for Supporting SA Exam Papers

Your Leading Past Year Exam Paper Resource Portal

Visit us @ [www.saexampapers.co.za](http://www.saexampapers.co.za)



SA EXAM  
PAPERS



# basic education

Department:  
Basic Education  
**REPUBLIC OF SOUTH AFRICA**

## NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

**KEREITE YA 12**

**SESOTHO PUO YA TLATSETSO YA BOBEDI (SAL)**

**PAMPIRI YA BOBEDI (P2)**

**PUDUNGWANA 2014**

**MATSHWAO: 80**

**NAKO: dihora tse 2**

**Pampiri ena e na le maqephe a 7.**

**DITAELO LE DIKELETSO HO MOHLAHLOBUWA**

1. Pampiri ena e arotswe DIKAROLO tse THARO, e leng:  

KAROLO YA A: Moqoqo	(40)
KAROLO YA B: Ditema tsa Kgokahano tse Telele	(20)
KAROLO YA C: Ditema tsa Kgokahano tse Kgutshwane	(20)
2. Araba potso e le NNGWE karolong e NNGWE le e NNGWE.
3. Araba dipotso tsohle ka Sesotho.
4. Qala karolo e NNGWE le e NNGWE leqepheng le LETJHA.
5. Etsa moralo wa tema e nngwe le e nngwe (ka ho iketsetsa mmapa wa monahano, daekramo, tjhate e bontshang tatellano ya mehopolo kapa lenane la dintlha tseo o tlang ho ngola ka tsona) mme o hlaole diphoso temeng e nngwe le e nngwe ka ho badisisa mosebetsi wa hao.
6. Meralo e hlahiswe QALEHONG ya tema e NNGWE le e NNGWE.
7. Meralo yohle e bontshwe hore ke meralo. Mohlahlobuwa o eletswa ho seha mola o habahanyang moralo wa hae.
8. O eletswa ho sebedisa nako ya hao tjena:
  - Metsotso e 60 ho araba karolo ya A
  - Metsotso e 30 ho araba karolo ya B
  - Metsotso e 30 ho araba karolo ya C
9. Nomora dikarabo tsa hao feela jwalo ka ha dipotso di nomorilwe pampiring ya dipotso.
10. Ngola sehlooho sa potso eo o e kgethileng.
11. Sehlooho se se ke sa balellwa ha ho balwa palo ya mantswa.
12. Ngola ka mongolo o makgethe mme o balehang.

**KAROLO YA A: MOQOQO****POTSO YA 1**

Kgetha sehlooho kapa setshwantsho se le SENG, mme o ngole moqoqo wa bolelele ba mantswe a 200 ho isa ho a 250. Hopola ho etsa moralo wa moqoqo wa hao, le ho boela o o bala hape ho lokisa diphoso.

- 1.1 Tseo ke di ratileng lenyalong leo. [40]
- 1.2 A tla a nthusa eo motho! [40]
- 1.3 Seo motswalle a lokelang ho ba sona. [40]
- 1.4 Serapeng sa diphoofolo tse hlaha. [40]
- 1.5 Kgetha setshwantsho se le SENG ho tsena tse latelang, ebe o ngola moqoqo o itshetlehileng mohopolong o hlhiswang ke sona maikutlong a hao. Neha moqoqo wa hao sehlooho.


1.5.1



[Setshwantsho sena se qotsitse makasineng wa *Indwe* wa Phupjane 2012]

[40]


1.5.2



[Steshwantho sena se qotsitse makasineng wa *Indwe* wa Pudungwana]

[40]

1.5.3



[Setshwantsho sena se qotsitse makasineng wa *Skyways* wa Loetse 2013]

[40]

1.5.4



[Setshwantsho sena se qotsitse makasineng wa *Medi-Clinic Family* wa 2011]

[40]

**MATSHWAO OHLE A KAROLO YA A:**

**40**

**KAROLO YA B: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE TELELE****POTSO YA 2**

Kgetha mme o ngole tema e le NNGWE ho tsena tse latelang. Bolelele ba tema e be mantswe a 80 ho isa ho a 100. Hopola ho etsa moralo wa tema ya hao, le ho boela o e bala hape ho lokisa diphoso.

**2.1 PUO**

Ngola puo eo o tla fana ka yona moketeng wa tumedisong ya baithuti ba materiki.

**[20]****2.2 LENGOLO**

Ngolla motswalle wa hao lengolo o mo lebohele ha a fumane lengolo la ho kganna.

**[20]****2.3 TLALEHO/RAPOROTO**

Ngolla mosuwelohoo tlaheho/raporoto o mo behele kamoo koloi e thutseng ngwana pela sekolo kateng.

**[20]****2.4 LENGOLO**

Ngolla motsamaisi wa lebenkele leo o rekileng fanetjhara lengolo o tletlebe ka fanetjhara e fosahetseng eo ba e tlisitseng.

**[20]****MATSHWAO OHLE A KAROLO YA B:****20**

**KAROLO YA C: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE KGUTSHWANE****POTSO YA 3**

Kgetha mme o ngole tema e le NNGWE ho tsena tse latelang. Bolelele ba tema e be mantswe a 60 ho isa ho a 80. Hopola ho etsa moralo wa tema ya hao le ho boela o e bala hape ho lokisa diphoso.

**3.1 KARETE YA MEMO**

Ngolla mosuwe wa hao karete ya memo o mo memele moketjaneng wa hao wa ho pasa materiki hantle.

**[20]****3.2 TSHUPISO**

Ngolla motswalle wa hao tshupiso e tla mo thusa ho tla fihla ho wena ha a o etela.

**[20]****3.3 POSEKARETE**

Ngolla motswala wa hao posekarete o mo phetele ka leeto la sekolo leo le neng le le nkile ho ya sebakeng sa phomolo.

**[20]**

**MATSHWAO OHLE A KAROLO YA C: 20**  
**MATSHWAO OHLE A PAMPIRI ENA: 80**